

Kolege poslanici počinjemo rad.

Otvaram Prvu sjednicu Prvog redovnog proljećnog zasjedanja u 2017. godini Skupštine Crne Gore 26. saziva.

Podsjećam da sam sazvao Supštinu na ovu sjednicu i dnevni red predložio saglasno Poslovniku Skupštine i dogovoru u Kolegijumu predsjednika Skupštine.

Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda imate u sazivu sjednice.

Da bismo utvrdili dnevni red dozvolite da vas obavijestim o predlogu za dopunu predloženog dnevnog reda.

Poslanici: Marta Šćepanović, Bogdan Fatić, Filip Vuković, Petar Smolović i Maja Bakrač predložili su da se na dnevni red stavi Predlog odluke o prihvatanju Aneksa 1 akcionarskog ugovora između države Crne Gore i A2A .... sa predlogom Aneksa1 Ugovora akcionara.

Da li jedan od poslanika želi da obrazloži predlog? Ne želi.

Stavljam na glasanje predlog poslanika Marte Šćepanović, Bogdana Fatića, Filipa Vukovića, Petra Smolovića i Maje Bakrač da se na dnevni red stavi Predlog odluke o prihvatanju Aneksa1 akcionarskog Ugovora između države Crne Gore i A2A sa Predlogom Aneksa1 Ugovora akcionara.

Otvaram glasanje.

Hvala vam. Glasao je 41 poslanik, svi su glasali za, pa konstatujem da je Skupština prihvatile Prijedlog.

Pozivam vas da se izjasnimo o predloženom dnevnom redu u cijelini.

Stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u cijelini. Izvolite.

Hvala vam. Glasao je 41 poslanik, svi su glasali za pa objavljujem da je za sjednicu utvrđen sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o mjerama države luke za sprečavanje, suzbijanje i otklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova;

2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih;

3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju i država nečlanica Evropske unije o učešću država nečlanica Evropske unije u sistemu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog vanrednog događaja;

4. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o zaštiti i zdravlju na radu (lučki radnici) broj 152;

5. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana), broj 185;

6. Predlog odluke o prihvatanju Aneksa1 akcionarskog Ugovora između države Crne Gore i A2A sa Predlogom Aneksa1 Ugovora akcionara i

7. Izbori i imenovanja.

Prelazimo na dnevni red.

Prva tačka - Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o mjerama države luke za sprečavanje, suzbijanje i otklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova.

Ovlašćeni predstavnici Vlade su mr Milutin Simović, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i Danijela Stolica, generalna direktorica Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović, zamolio nas je i obavijestio da neće biti u prilici da prisustvuje sjednici Skupštine, tako da će predlog zakona obrazlagati drugi ovlašećni predstavnik predalagača.

Izvjestioci Odbora su: Jovanka Laličić, Zakonodavnog odbora i Nada Drobnjak, Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.

Otvaram pretres kolege.

Da li predstavnik Vlade želi dati dopunsko obrazloženje?

Ima riječ Danijela Stolica, generalna direktorica Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo. Izvolite.

DANIJELA STOLICA (06.03.17 11:54:08)

Uvaženi predsjedniče Skupštine, uvažene poslanice i poslanici,

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o mjerama države luke za sprečavanje, suzbijanje i otklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova je sporazum organizacije za hranu i poljoprivredu ujedinjenih nacija FAO i on je nastao 2009.godine i predstavlja značajan međunarodni napredak u globalnim naporima u borbi protiv nezakonitog ribolova. Proistekao iz potrebe da se na međunarodnom nivou spriječi obavljanje nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova i štete koje nanosi kako morskim rerursima morskim ekosistemima i sredstvima za život legitimnih ribara. Ciljevi ovog sporazuma usklađeni su sa strategijom ribarstva Crne Gore i Akcionim planom za prenošenje i sprovođenje pravne tekovine EU njegovim donošenjem nastavit će se sa usaglašavanjem propisa u oblasti morskog ribarstva Crne Gore sa principima zajedničke ribarstvene politike. Samim tim obezbijediti dosljedna primjena na osnovu mehanizama i instrumenata evropske politike i bolje održivo upravljanje ribarstva u Crnoj Gori. Crna Gora 2007. godine, punopravna nije članica organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), a od 2008.godine i Generalne komisije za ribarstvo Mediteran. Ratifikacijom ovog sporazuma Crna Gora će ispuniti obavezu implementacije mjera za racionalno iskorišćavanje i očuvanje živih resursa mora iz ranije potpisanih sporazuma sa FAOM i ... Ali, prvenstveno dati svoj dorpinos u sprečavanju nelegalnog ribolova na globalnom nivou.

Ovim propisom planira se sprečavanje suzbijanja i otklanjanje neregularnog ribolova kroz sprovođenje efektivnih mjera države luke odnosno kroz onemogućavanje iskrcaja i prekrcaja nezakonito izlovljene ribe i drugih morskih organizama na međunarodnom nivou. Da bi mogla da kontroliše strana plovila Crna Gora je u obavezi da uspostavi mjere za sprečavanje i iskrčavanje ribe i drugih morskih organizama koji potiču iz nelegalnog ribolova u svojim lukama koji su otvorene za međunarodni saobraćaj tj. mjere države luke. Iz tog razloga ove luke nakon ratifikacije trebaju biti proglašene mjestima prvog iskrcaja za strana ribarska plovila. Odredbe sporazuma podrazumijevaju stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkureniju i to kroz smanjenje broja nelegalnih i povećanje broja legalnih ribolovaca, a samim tim i zbog povećanja ponude ribe i ribljih proizvoda kroz legalne tokove. Primjena odredbe ovog sporazuma je od izuzetne važnosti za razvoj ribarskog sektora, status i očuvanje živih resursa mora. Implementacijom sporazuma u punoj mjeri neophodno je da bi se osiguralo da se borba protiv nelegalnog ribolova i u Crnoj Gori vrši na adekvatan način.

Na kraju želim da istaknem da će stupanjem na snagu ovog sporazuma i njegova efikasna primjena ne samo ojačati međunarodni napredak da se obuzda nelegalni ribolov već i doprinijeti jačanju i upravljanju vlasti na svim nivoima. Hvala.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 11:56:10)

Hvala vama.

Da li izvjestioci odbora žele riječ? Ne žele, u redu.

Otvaram za diskusiju.

Ko od poslanika želi riječ?

Imam prijavljenog poslanika Mihaila Anđušića.

Izvolite, kolega.

MIHAILO ANĐUŠIĆ (06.03.17 11:56:35)

Gospodine predsjedniče, uvaženi građani, poštovani predstavnici predлагаča ispred resornih ministarstava, uvažene kolege.

S obzirom da se radi o potvrđivanju Sporazuma međunarodnog karaktera, ja ću u najkraćem se osvrnuti na nekoliko karakterističnih teza za koje sam siguran da kroz ovaj

sporazum i njegovo sproveđenje mogu imati nemjerljiv značaj za unapređenje klime u ovoj oblasti, a takođe i na proces pristupnih pregovora odnosno pregovaračkog poglavlja na koji se on odnosi.

Dakle, jasno je da su osnovni razlozi za donošenje zakona za ratifikaciju ovog sporazuma proistekli iz potrebe razvoja i unapređenja sistema za borbu protiv nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova. Crna Gora još od 2007.godine pristupanjem u članstvo najznačajnijih međunarodnih organizacija koja se bave ovim pitanjima napravila je inicijalno najznačajniji iskorak u borbi sa ovom problematikom, a ovaj sporazum je tek jedan od realizovanih obaveza koje proizilaze iz članstva i aktivnosti u ovim organizacijama. Primjena odredbi iz ovog sporazuma je od izuzetne važnosti za razvoj ribarskog sektora statusa i očuvanja živih resursa mora. Koliki je značaj primjene mjera iz ovog sporazuma na globalnom nivou, ne samo u Crnoj Gori ukazuju alarmantni podaci da je 80% mediteranskih resursa mora već uništeno. Ovi podaci jasno govore da neregulisan i nezakonit ribolov u najgorem slučaju mogu dovesti do totalnog kolapsa ribarstva i ozbiljno ugroziti stanje ribljeg fonda. Ono što zaista smatram pored svih ovih jasnih pokazatelja da je takođe podjednako bitno za državu Crnu Goru i probleme koje ima u ovoj oblasti jeste zaista veliki broj jasnih i konkretnih mjera koje primjena ovog sporazuma nosi sa sobom i koje mogu koristiti resorno ministarstvo i ostalim zainteresovanim stranama u ovoj branši da poprave stanje kada je ribarstvo u Crnoj Gori u pitanju i to ne samo na nivou morskog ribolova.

Takođe, veoma značajna odrednica ovog sporazuma koja posebno privlači pažnju u našem slučaju tiče se činjenice da učesnici, potpisnici ovog sporazuma obavezuju se da će posebnu pažnju posvetiti malim ostrvskim i državama u razvoju koje su potpisnice ovog ugovora, sa posebnim akcentom na ojačanje logistike, učešće u međunarodnim organizacijama i tehničkoj pomoći. Bitno je istaći da realizacija mjera iz ovog ugovora će u mnogome uticati na mogućnost iskorišćavanja sredstava iz pristupnih i strukturnih fondova u ovoj fazi pregovora, a takođe i nakon formalnog ulaska u Evropsku uniju. Zaista sam ubijeden da kroz početne faze učešća u najznačajnim međunarodnim organizacijama iz ove oblasti kroz ono nešto što je kvalitetno urađena strategija ribarstva za period od 2015. do 2020.godine, a naročito Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi koji je predvidio veliki broj propisa i pravilnika, resorno ministarstvo i država su napravili ogromne iskorake u ovoj oblasti i da će rezultati ovih aktivnosti vrlo brzo biti vidljivi svima nama.

Ono što bih na kraju kao neku ličnu impresiju i ako dozvoljavate jednu vrstu sugestije prema resornim ministarstvima kao krovnoj instituciji Ministarstvu poljoprivrede istakao jeste da se nadam da će jedan broj institucija koje nijesu pod direktnim nadležnostima ovog resornog ministarstva ali su svakako usko povezane kroz ove aktivnosti iskoristiti preporuke i odrednice iz ovog ugovora i dobrim dijelom unaprijediti svoje funkcionisanje u više pravaca. Ovdje prvenstveno mislim na Upravu za inspekcijske poslove odnosno dio koji se odnosi na inspekciju za ribarstvo kao i Institut za biologiju mora u Kotoru.

Dakle, obzirom na zaista značajan broj evidentnih benefita koje država i ova oblast imaju od strane jednog ovakvog sporazuma pozivam sve kolege da podrže jedan ovakav prijedlog zakona.

Zahvaljujem.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 12:00:41)

Hvala vam poslaniče Andušić.

Ko se dalje javlja za riječ?

Izvolite kolega.

Ako se dalje niko ne javlja za riječ pitam predstavnika predлагаča da li želi da se završno obrati? Ne.

Onda prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda glasat ćemo kasnije.

**Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih.**

Ovlašćeni predstavnici Vlade su dr Damir Šehović, ministar prosvjete i Mubera Kurpejović, vršilac dužnosti generalne direktorke Direktorata za visoko obrazovanje.

Izvjestioci odbora su Predrag Sekulić, Zakonodavnog odbora i Miloš Nikolić, Odbora za

međunarodne odnose i iseljenike.

Otvaram pretres.

Da li predstavnik Vlade želi dati dopunsko obrazloženje? Želi.

Izvolite gospođo Kurpejović.

MUBERA KURPEJOVIĆ (06.03.17 12:01:47)

Zahvaljujem.

Uvaženi predsjedniče, poslanici i poslanice,

Predloženi zakon predstavlja i posljednji korak u obezbjeđivanju nesmetanog funkcionisanja Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Ovo je nastavak aktivnosti započetih u avgustu 2015.godine potpisivanjem zajedničke Deklaracije o osnivanju Regionalne kancelarije koju su potpisali šefovi država Crne Gore, Republike Srbije, Republike Albanije, Makedonije, Federacije Bosne i Hercegovine i Kosova 2016.godine u julu mjesecu u Parizu i potpisana i Sporazum o osnivanju navedene kancelarije. Cilj osnivanja ove kancelarije jeste da se osnaži saradnja mladih u zemljama Zapadnog Balkana kroz posebno funkcionisanje ove kancelarije sa sjedištem u Tirani. Treba pomenuti da ova kancelarija treba da obezbijedi ne samo razmjenu mladih i razmjenu ideja već i sprovođenje značajnog broja projekata kojima će se unaprijediti i multikulturalni dijalog na čelu vladavine prava i sve neke druge aktivnosti koje treba da unaprijede položaj ove populacije.

Za funkcionisanje ove kancelarije i implementaciju samih projekata predviđeno je dva miliona eura od čega koristim priliku da pomenem da Crna Gora učestvuje sa 44.000 eura kojima neka pitanja stoje na raspolaganju. Hvala.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 12:02:57)

Hvala vama.

Da li predsjednik odbora želi da se javi za riječ? Ne želi. U redu.

Kolege poslanici izvolite. Imam prijavljenog Miloša Nikolića. Izvolite.

MILOŠ NIKOLIĆ (06.03.17 12:03:19)

Zahvaljujem.

Poštovani predsjedniče, uvežene koleginice i kolege, poštovani građani,

Smatrao sam važnim da se javim kao diskutant po ovoj tački dnevnog reda budući da mi je na neki način i generacijski pripada da iz lične perspektive isteknem značaj osnivanja regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Podsetio bih da je proces uspostavljanja regionalne kancelarije za saradnju mladih zvanično postao dio berlinskog procesa, usvajanjem zajedničke deklaracije o osnivanju regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana da Bečkom samitu 27.avgusta 2015.godine od strane premijera Crne Gore, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova, a sve sa ciljem što bolje regionalne saradnje i povezanosti mladih.

Prethodno, odnosno, usvajanjem ove deklaracije prethodio je izvjestan rad i izvjesne aktivnosti koje su se preduzimale na njenom predlaganju, a kasnije i zajedničkom usvajanju kojim je podrazumijevan angažovan predstavnika vlada država potpisnica, ali i predstavnika iz nevladinog sektora.

Cilj kancelarije jeste realizacija programa razmjene kako bi se dao doprinos interkulturalnom učenju i pomirenju mladih u regionu. Imajući u vidu sve događaje koji su se dogodili krajem prošlog vijeka, smatram da je jedini način za prevazilaženje regionalnih podjela zajedničko investiranje i pomirenje i jednu vrstu tolerancije na osnovu koje bismo mogli na pravi način sagledati sve specifičnosti i sve razlike, koje, rekao bih bogate naš prostor, a nikako ga dijele i čine na neki način nefunkcionalnim.

Takva vrsta razumijevanja mora da potekne upravo od nas mladih koji, rekao bih duguju, odnosno imaju obavezu da ulože jedan poseban napor kako bi boljim razumijevanjem i tolerancijom sarađivali više, a naše različitosti pretvrali u naše prednosti, a ne u naše nedostatke. Otvaranjem naše kancelarije značajno će se doprinijeti bližem povezivanju mladih ljudi, a samim tim i boljem međusobnom upoznavanju što će sve konačno voditi uspješnije zajedničkoj saradnji, što je cilj koji sam maločas pomenuo.

Prema planu predviđeno je da svaka država ima svog predstavnika iz nadležnosti izvršne vlasti po jednog predstavnika iz nevladinog sektora s tim što se vodilo računa da osoba koja bude predstavnik iz nevladinog sektora ima adekvatne reference koje se tiču, prije svega, iskustva u projektima koji su u fokus imali mlade ljudi, kako bi na pravi način mogla zastupati interes i Crne Gore ali i mladih iz Crne Gore u pomenutoj kancelariji.

Ovih dana očekuje se izbor generalnog sekretara kancelarija, a početak rada kancelarije očekuje se u maju 2017. godine. Plan je da ova kancelarija u prvoj godini ima budžet od dva miliona eura od čega jedan milion eura obezbjeđuju države potpisnice ove dekaracije, dok će se preostalih milion eura obezbijediti od drugih evropskih i međunarodnih fondova.

Predviđeno je da učešće Crne Gore iznosi 4,4% u odnosu na ono što je budžet koje obezbjeđuju države potpisnice odnosno 4,4% u odnosu na milion eura, što predstavlja sumu od oko 44.000 eura i vjerujem da ovih 44.000 predstavljaju jednu dobru investiciju. Ono što je budućnost regiona koja se mora zasnivati na dijalogu, toleranciji i međusobnom uvažavanju te je neophodno da upravo mladi ljudi budu zapravo predvodnici jednog takvog novog talasa.

Poštovane kolege, zahvaljujem na pažnji.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 12:06:22)

Hvala vama poslaniče Nikoliću.

Za riječ se javio poslanik Nikola Rakočević. Izvolite.

NIKOLA RAKOČEVIĆ (06.03.17 12:06:27)

Predsjedniče, poštovani građani, uvažene kolege,

Prije nego što prokomentarišem zakon, dozvolite mi da dam samo par načelnih konstatacija.

Omladina uvijek pravi antitezu. Dakle, negaciju jedne neravnoteže koju su stariji pravili. Crnogorska omladina oslonjena na vrijedno nasleđe unutar državne kuće mora doprinijeti pomirenju i jačanju saradnje u regionu Zapadnog Balkana. Zaista moramo biti ponosni na odlične odnose sa susjedima i na odgovornu politiku prema različitostima koju smo gradili kao državu u prošlosti i koju ćemo nadograđivati u budućnosti, koja je, rekao bih i zvanično počela 16. oktobra kada su građani odlučili dati podršku kontinuitetu politike NATO integracije i evropske ideje.

Sporazum o osnivanju regionalne kancelarije za rad mladih je u mnogome značajnije od običnih protokolarnih sporazuma, zato što je dio berlinskog procesa koji je, kao što znate jedna od najuspješnijih platformi za saradnju i toleranciju politika i kultura među zemljama Zapadnog Balkana.

Čini mi se, takođe i da je vizija ove kancelarije, podsjetiću da ta vizija afirmiše multikulturalnost, razmjenu mladih, razmjenu ideja interkulturalno znanje. Dakle, čini mi se da i ona dodatno učvršćuje ideju i sveukupnog prosperiteta balkanskog regiona.

Mladi koji nasleđuju bujnu istoriju Zapadnog Balkana i nedovoljno razvijenu sadašnjost moraju biti okrenuti evroatlantskim i evropskim vrednostima, jer je to jedini način da region učinimo stabilnijim, a naša društva modernijim.

Crna Gora, kao lider u regionu mora čvrsto, naravno podržavati ovakve sporazume, ali i više od toga - mora sve češće biti inicijator ovakvih projekata. Kratko ću podsjetiti, jer sam i sam dio te misije. Savjet mladih Demokratske partije socijalista već godinama gradi mostove regionalne saradnje sa omladinama demokratskih provenijencija. Na taj način se učvršćuju veze među budućim donosiocima odluka na Zapadnom Balkanu. Ipak, pored partijskog angažmana koji

bi svaka odgovorna stranka htjela ovo da vodi, veoma važan, naravno važniji je upravo ovaj institucionalni okvir kojem ovaj sporazum pripada.

Na kraju, rekao bih da u godišnjem budžetu, kao što ste kazali kancelarija Crna Gora doprinosi sa 4,4% što je nekih četrdesetak hiljada eura, odnosno 44.000 eura, što usaglašćemo se nije veliki zadatak za ovakav projekat. Zato bez dileme i dalje bez odgađanja predlažem da pozitivno glasamo za ovaj zakon i da na taj način damo dodatan impuls za učvršćivanje veza svih naroda i država na Zapadnom Balkanu. Hvala.

#### PREDSEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 12:09:00)

Hvala vama poslaniče Rakočeviću.

Za riječ se javio poslanik Dragutin Papović.

#### DRAGUTIN PAPOVIĆ (06.03.17 12:09:09)

Hvala vam gospodine predsjedniče.

Uvažene kolege, poštovani građani,

Osnivanje regionalne kancelarije za saradnju mladih sa sjedištem u Tirani predstavlja važan potez države Crne Gore u vođenju kvalitetne politike prema mladima i u pogledu proširenja regionalne saradnje. Na ovaj način mi realizujemo i dio predizbornog programa naše poslaničke liste Sigurnim korakom u okviru koga je obećano da će mlati biti u fokusu politike Demokratske partije socijalista. Tada smo mlatim građanima obećali da ćemo se posveiti njihovim najvažnijim potrebama. Nesumnjivo je da su u sklopu naše politike najznačajnije odluke odnose na podršku mlatima u procesu obrazovanja i zapošljavanja, ali nam je jednako važno kakav će sistem vrijednosti naši mlati građani usvojiti. Crnogorska omladina mora imati jasno definisan sistem najboljih crnogorskikh i evropskih vrijednosti kako bi mogla da preuzme vodeću ulogu u državi. Upravo u pogledu afirmisanja najboljih vrijednosti i crnogorskog društva i savremenih evropskih vrijednosti ogleda se značaj našeg napora u formiranju regionalne kancelarije.

U Sporazumu o osnivanju ove kancelarije navedeno je da su njeni glavni ciljevi stvaranje uslova i podržavanje aktivnosti koji promovišu pomirenje, mobilnost, različitost, demokratske vrijednosti, učešće, aktivno građanstvo, interkulturnalno učenje u duhu procesa evropskih integracija u regionu Zapadnog Balkana.

Ova kancelarija se zasniva na vrijednostima mira, povjerenja na osnovu uzajamnog razumijevanja, poštovanja ljudskih prava, raznolikosti, dostojanstva, solidarnosti, saradnje, tolerancije i poštovanja.

Kancelarija će posebno da afirmiše projekte koji će se baviti podsticajem pomirenja i konstruktivnim pristupima, konfliktima iz istorije. Posvađanost, neriješeni istorijski konflikti i dalje predstavljaju velike probleme našeg regiona i zato je važno i pohvalno što su sve zemlje Zapadnog Balkana prihvatile formiranje ove kancelarije. Tako pokazuju da su spremne da rješe ove probleme. No, to je za sada ostalo samo na nivou dekorativne izjave, jer su posljice državnih, etničkih i vjerskih sukoba u regionu i dalje snažni.

Proces njihovog prevazilaženja ide sporo, a u mnogim situacijama nazaduje. Suočeni smo s činjenicom da na Zapadnom Balkanu jačaju nacionalističke i ksenofobne snage koje ugrožavanju stabilnosti i razvoja. Nažalost, ove snage imaju veliki uticaj na mlate. Zahvaljujući ekonomskim i socijalnim teškoćama ove političke snage regrutuju mlate za ostvarivanje svojih retrogradnih politika. Zato najveći dio Zapadnog Balkana i dalje ima velikih problema sa obnovom i izgradnjom funkcionalnih, višenacionalnih i viševjerskih društava, a mlatima se nudi ne samo zavađena prošlost nego i takva budućnost. Crna Gora u tome predstavlja izuzetak i jedini svjetli primjer. Sve zemlje Zapadnog Balkana izuzev Crne Gore prošle su ili kroz ratove ili kroz teške periode unutrašnjih kriza tokom kojih su uništene međuetnička i međuvjerska tolerancija, dok su ostale države Zapadnog Balkana promovisale nacionalne i vjerske isključivosti Crna Gora je radila suprotno.

Dokazali smo da smo bezrezervno odani našim najboljim istorijskim vrijednostima iskrenog poštovanja, u časnom zajedničkom životu, bez obzira na vjeru i naciju. Ovo su vrijednosti koje Crna Gora baštini vjekovima i s kojima se, s pravom, ističe na Balkanu i u Evropi. Zato, Crnoj Gori nijesu potrebni spoljni faktori da nas uče ovim vrijednostima već mi regionu i Evropi možemo služiti kao škola u kojoj se uče ove vrijednosti. To je kapital koji Crna Gora, po mom mišljenju, treba da unese u rad regionalne kancelarije za saradnju mladih. Naša omladina je dominantno privržena ovim vrijednostima. Zato bi trebalo osmisliti adekvatne projekte preko kojih će mladi Crne Gore u radu ove kancelarije naše vrijednosti prenositi mladima, ostatku Zapadnog Balkana i tako dati doprinos da se ostvare plemenite ideje ove kancelarije. Iako smo u ovom pogledu primjerno društvo na Zapadnom Balkanu moramo biti svjesni činjenice da nijedno društvo nije imuno na etničke i vjerske sukobe i da zato moramo raditi sve da do njih ne dođe. Tu posjedujemo neprocjenjivo istorijsko iskustvo i vještine. Jer, u novijoj istoriji svaka generacija građana Crne Gore je pokazala kako se to stanje održava i unapređuje, a naročito u periodima velikih međunacionalnih i međuvjerskih kriza koje su bile često u našem susjedstvu. Da bismo sačuvali temelje naše države i našeg društva mi smo obavezni da mlađe vaspitavamo u duhu višenacionalnog i viševjerskog sklada. Nesumnjivo je da to u Crnoj Gori radi svaka državna institucija, ali se to radi i u svakodnevici i u neposrednoj komunikaciji građana. Demokratska partija socijalista je tome u novijoj istoriji dala ogroman doprinos jer je ona jedina partija u Crnoj Gori koja ima veliku političku snagu da ujedinjuje sve naše različitosti, sve regionalne, nacionalne i vjerske posebnosti.

Zato, smatram da oba predstavnika Crne Gore u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih moraju nedvosmisleno afirmisati ove vrijednosti. Smatramo da će predstavnik koga bude imenovala Vlada u ovaj Upravni odbor afirmisati ovu politiku. Trebalo bi se pobrinuti da drugi predstavnik iz Crne Gore, iz reda civilnog sektora promoviše iste vrijednosti. S obzirom na to da je Statutom Kancelarije ostavljena mogućnost za formiranje lokalnog predstavništva, podržavamo Vladu da se to predstavništvo što prije otvorí u Crnoj Gori i da njegov glavni zadatak bude realizacija projekata koji će afirmisati ideje međuvjerskog i međunacionalnog sklada, ideju međukulture saradnje. Smatram da mlađi Crne Gore u ovoj kancelariji i u njenom lokalnom predstavništvu mogu postati učitelji svojim vršnjacima iz susjednih država i ukazati im na to da bez ovih vrijednosti ne samo da nema mira i stabilnosti već da nema ni funkcionalnih država ni harmoničnog života.

Smatram da bi se na taj način opravdalo formiranje ove kancelarije i da bi se tako čuvale, afirmisale i prenosile najsvjetije ideje države Crne Gore. Zato pozivam sve kolege da prihvate Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Hvala vam na pažnji.

PREDSEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 12:15:23)

Hvala vama poslaniče Papoviću.

Ovim je spisak prijavljenih diskutanata iscrpljen. Da li se još neko javlja za riječ? Ne.

Pitam predstavnika Vlade da li želi završnu riječ? Ne.

Ovim smo završili pretres. Glasaćemo kada prođemo i druge tačke dnevnog reda.

Sledeća tačka dnevnog reda je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju (EUROATOM) i država nečlanica Evropske unije o učešću država nečlanica Evropske unije u sistemu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog vanrednog događaja (ECURIE). Ovlašćeni predstavnici Vlade su Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma i Ivana Vojinović, generalna direktorka Direktorata za životnu sredinu. Izvjestioci odbora su Andrija Popović, Zakonodavnog odbora i Dragutin Papović, Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.

Otvaram pretres. Da li predstavnik Vlade želi dati dopunsko obrazloženje? Želi.

Ministar Radulović ima riječ. Izvolite.

PAVLE RADULOVIĆ (06.03.17 12:16:37)

Prije svega, zbog prilično glomaznog naslova, dozvolite da vam, u par rečenica, obrazložim vrlo ozbiljnu potrebu da Crna Gora kao država ispoštuje Predlog zakona o poštovanju sporazuma.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju (EUROATOM) i država nečlanica Evropske unije za učešće država nečlanica Evropske unije u sistemu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog vanrednog događaja, čiji je depozitar Evropska komisija, Crna Gora će unaprijediti postojeći sistem ranog obavještavanja i razmjene informacija u slučaju vanrednog radiološkog događaja.

Podsjetiću da je Crna Gora država bez nuklearne industrije, bez istraživačkih reaktora ili drugih objekata koji proizvode radioaktivne materijale, a Zakonom o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj sigurnosti zabranjena je izgradnja nuklearnih postrojenja za proizvodnju i preradu isluženog nuklearnog goriva, kao istraživačke djelatnosti u cilju razvoja, proizvodnje, upotrebe nuklearnog oružja, kao i korišćenja radioaktivnog i nuklearnog materijala za proizvodnju oružja za masovno uništenje.

Pristupanjem ovom sporazumu naša država će po automatskoj proceduri biti informisana o mjerama i preporukama koje je preuzela druga država u slučaju radiološkog ili nuklearnog akcedenta, odnosno incidenta koji se dogodi na njenoj teritoriji, kao i onih usled kojih je došlo ili bi moglo doći do ispuštanja radioaktivnog materijala uključujući slučaj otkrivanja neuobičajenih nivoa radioaktivnosti koji bi mogli škoditi javnom zdravlju. Ove informacije su od velike važnosti jer su posljedice radioloških i nuklearnih akcidenta dugoročne i prenose se na velike udaljenosti prelazeći tako administrativne granice država u kojima su nastale.

Uz to, ulaskom u sistem za ranu razmjenu informacija Crna Gora će kontinuirano napredovati i unapređivati sopstvene sigurnosne i bezbjednosne sisteme u odnosu na radiološki materijal koji već posjeduje, a sve u cilju sprečavanja njegove upotrebe od neovlašćenih lica ili u nedozvoljene svrhe, kao i način koji može da dovede do radiološkog akcedenta, odnosno incidenta.

U Crnoj Gori će ovaj sistem upotpuniti postojeće sisteme i povezati podatke koji će tačno u određenom formatu biti slati Evropskoj komisiji. Ovaj sistem je važan za Crnu Goru jer se odnosi na razmjenu podataka ukoliko dođe do akcidenta, odnosno incidenta povezanih s upotrebom radiološkog materijala u medicini i industriji, kao i s povezanim procesima u skladištu radioaktivnog otpada kojim upravlja D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja i spremištu gdje je privremeno uskladišten kontaminirani radioaktivni materijal na posjedu A.D. Plantaže.

Kada je riječ o infrastrukturi potrebnoj za sistem rane najave radiološkog i nuklearnog akcedenta, važno je podsjetiti da je u julu 2016. godine instalirana nacionalna mreža od šest stanica za dvadesetčetvoročasovno mjerjenje ambijentalne doze gama zračenja u vazduhu na teritoriji opština Pljevlja, Nikšić, Berane, Herceg Novi, Bar, kao i glavnog grada Podgorice. Ovom prilikom podsjetio bih da se prva aktivacija ovog sistema desila nakon akcidenta u Nuklearnoj elektrani Krško 2008. godine nakon čega je rad elektrane odmah prešao u siguran režim. Tada je Uprava za nuklearnu sigurnost Republike Slovenije informisala da nije bilo ispuštanja radioaktivnosti u životnu sredinu i obavijestila odgovarajuće međunarodne institucije uključujući i Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (EUORATOM). Evropska unija je kroz ovaj sistem obavijestila i preostale države članice izdajući upozorenje.

Konačno, potvrđivanjem ovog sporazuma Crna Gora može imati isključivo benefite upotpunjavajući i unapređujući postojeći sistem ranog obavještavanja koji se tiče razmjene informacija s drugim državama na osnovu kojih se mogu vršiti bolje procjene eventualnog radiološkog opterećenja stanovništva i životne sredine, kao i uspostaviti adekvatna zaštita ukoliko se za time pokaže potreba. Pristupanjem, odnosno ratifikacijom sporazuma Crna Gora će ispuniti planirane aktivnosti u okviru pregovaračkih poglavlja 15- energetika i 31- vanjska bezbjednosna i odbrambena politika. Nadležna institucija za sprovođenje sporazuma je Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i Ministarstvom unutrašnjih poslova. Kontakt tačka biće Operativno komunikacioni centar 112 zbog potrebe dvadesetočetvoročasovne dostupnosti. Hvala vam na pažnji.

Hvala vama, ministre Raduloviću.

Da li izvjestioci odbora žele riječ? Ne žele.

Dajem riječ prijavljenom diskutantu Bogdanu Fatiću. Izvolite, kolega.

BOGDAN FATIĆ (06.03.17 12:21:33)

Zahvaljujem, predsjedniče.

Poštovane koleginice i kolege poslanici, uvažene građanke i građani Crne Gore,

Na današnjoj sjednici je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju (EUROATOM) i država nečlanica Evropske unije o učešću država nečlanica u sistemu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog vanrednog događaja (ECURIE). Države pristupaju dobrovoljno ovom sporazumu svjesne da od istog mogu imati samo benefite. Važno je napomenuti da su svih 28 članica Evropske unije i Švajcarska potpisale ovaj sporazum, a da ostale evropske zemlje i zemlje države Zapadne Azije koje nijesu članice Evropske unije, takođe učestvuju na sastancima zajednice prema potrebi. Svrha primjene ovog sporazuma je preduzimanje mjera širokih razmjera zaštite stanovništva i životne sredine u slučaju radiološkog ili nuklearnog vanrednog događaja koji može da se desi na teritoriji same države ili van njenih granica. Ova odluka savjeta zahtijeva da članice ove zajednice bez odlaganja treba da obavijeste Evropsku komisiju i sve zemlje članice ove zajednice koje mogu biti potencijalno ugrožene, kako bi zaštitili stanovništvo od posledica radiološke ili nuklearne nesreće. Isto tako države potpisnice ovog sporazuma po automatskoj proceduri bivaju informisane o eventualnim mjerama kao i preporukama koje je preuzeila druga država potpisnica ovog sporazuma i o tome obavještavaju svoje stanovništvo.

Ovim zakonom se tačno definiše na koji način se razmjenjuju informacije i šta te informacije treba da sadrže. Tako se razmjenjuju dvije vrste informacija ECURIA informacije upozorenja i ECURIA informaciona poruka. Ove informacije nas upozoravaju o rezultatima mjerjenja nivoa radioaktivnosti u prehrabbenim proizvodima, hrani za životinje i vodi za piće. Opšte karakteristike radioaktivnog ispuštanja uključujući prorodu, sastav i efektivnu visinu radioaktivnog ispuštanja. Informacije o preduzetim i ... mjerama, zaštite i tako dalje. O svemu ovome članice su dužne da obavijeste svoje stanovništvo.

Ministar nas je podsjetio na akcident u nuklearnoj elektrani Krško koji se desio 04.06.2008.godine, a ja ću podsjetiti na akcident koji se desio u nuklearnoj elektrani Fukošima 21.03.2011.godine. S obzirom da je u Crnoj Gori od 21.03.2007.godine na snazi Konvencija o ranom obavještavanju u slučaju nuklearnih akcidenata Međunarodna agencija je na dnevnoj osnovici dostavljala Crnoj Gori informacije o stanju Japana. Važno je naglasiti, radi javnosti, da je Crna Gora već strana ugovornica raznih konvencija koje se bave obavještavanjem o nuklearnim nesrećama, pružanju pomoći u slučaju nuklearnih incidenata ili radiološke opasnosti, a učestvuje u platformama INES, ...., ..., koje se pored ostalog bave ranim upozoravanjem radiacijskih hazarda , a koriste se za podršku o odlučivanju u slučaju ... nesreće. Kao podrška ovim platformama i konvencijama u periodu od 04. do 08.jula 2016. godine instalirana je mreža od šest stanica za 24 časovno mjerenje ambijenta doze gama zračenja u vazduhu na teritoriji opština Pljevlja, Nikšić, Berane, Herceg Novi, Bar i Podgorica.

Takođe, države učesnice ovog sporazuma koji je danas na dnevnom redu nijesu dužne da pružaju informaciju o stalnim članicama koje bi ugrozile sopstvenu nacionalnu bezbjednost. U koliko se ipak neka od članica odluči na razmjenu takvih informacija sa oznakom povjerljivo Evropska komisija ih ne prosleđuje drugim državama potpisnicama. Takođe, ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze država učesnica i zajednice EUROATOM koji proizilazi iz bilateralnih sporazuma ili konvencija koji su trenutno na snazi. Prema tome, postizanje punopravnog članstva o potvrđivanju ovog sporazuma Crna Gora i njeni građani mogu imati isključivo benefite, upotpunjajući i unapređujući postojeći sistem ranog obavještavanja.

Iz mišljenja Ministarstva finansija se vidi da za sprovođenje ovog propisa nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore za ovu fiskalnu godinu. Usvajanjem ovog zakona, takođe ispunjavamo i ciljeve na putu evropske integracije Crne Gore u Evropsku uniju.

Pregovaračko poglavlje 15, energetika. Imajući sve ovo u vidu Demokratska partija socijalista će podržati ovaj zakon. Zahvaljujem.

PREDSEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 12:25:45)

Hvala Vam, poslaniče Fatiću.

Ko se još javio za riječ?

Ne javlja se niko. Da li predstavnik Vlade želi dati zavšnu riječ? Ne.

Konstatujem da je pretres završen. Izjasnićemo se kad pređemo ostale tačke dnevnog reda.

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije međunarodne organizacije rada o zaštiti i zdravlju na radu lučki radnici broj 152.

Ovlašćeni predstavnici Vlade su Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja i Elmedin Rovčanin, vršilac dužnosti sekretara ministarstva. Izvjestioci odbora su Obrad Mišo Stanišić Zakonodavnog odbora i Ljubiša Škrelja Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.

Otvaram pretres, da li predstavnik Vlade želi dati dopunsko obrazloženje?

Želi. Izvolite, gospodine Rovčanin.

ELMEDIN ROVČANIN (06.03.17 12:26:54)

Poštovani predsjedniče Skupštine, uvaženi poslanici, dame i gospodo,

Crna Gora je u junu 2006.godine postala član Ujedinjenih nacija, a zatim u julu iste godine kao 179 članica punopravni član Međunarodne organizacije rada, čime je prihvatiла prava i obaveze koje proizilaze iz njenog članstva. Konvencija Međunarodne organizacije rada o zaštiti i zdravlju na radu lučki radnici broj 152 propisuje mjere koje je potrebno sprovesti radi zaštite i zdravlja na radu zaposlenih koji su angažovani na lučkim poslovima.

U skladu sa navedenom konvencijom poslodavac je dužan da organizacijom rada i radnog procesa obezbijedi mjere zaštite i zdravlja na radu u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, da obezbijedi da pristup mjestu rada u radnoj sredini kojoj prijeti ozbiljna i određena opasnost od povređivanja i zdravstvenog oštećenja imaju samo ona lica koja su sposobljena za bezbjedan i zdrav rad na tom mjestu, koja su dobila potrebna uputstva za rad na takvom mjestu i koja su opremljena odgovarajućim sredstvima i opremom lične zaštite za svako lice koje se po bilo kom osnovu nalazi u radnoj prostoriji i krugu, poslodavac upozori na opasna mjesta ili na štetne posledice po zdravlje koje se javljaju u tehnološkom procesu na mjesta zaštite i zdravlja na radu koja mora da primijeni i da ga usmjeri na bezbjedne zone za kretanja, da na mjesta rada kao i sredstvima za rad postavi natpise upozorenja na službenom jeziku i na jezicima u službenoj upotrebi i znake zaštite i zdravlja na radu.

Osnovni razlozi za usvajanje Konvencije međunarodne organizacije rada o zaštiti i zdravlja na radu lučki radnici broj 152 prepoznaje se u potrebi da se zaposlenima na lučkim poslovima obezbijede zdravi i bezbjedni uslovi rada. Posao ... koji se angažuje na lučkim poslovima označava i podrazumijeva cjelokupan rad ili dio rada pri utovaru ili istovaru svakog broda uključujući i sve nepredviđene poslove u vezi sa tim. Konvencija o zaštiti zdravlja na radu lučki radnici broj 152 stupila je na snagu 05.decembra 1981.godine, a stupa na snagu za svaku državu članicu 12 mjeseci od dana registracije njene ratifikacije.

PREDSEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 12:29:09)

Hvala Vam.

Da li se neko od izvjestilaca odbora javlja za riječ? Ne.

Onda dajem riječ prijavljenom diskutantu poslaniku Maji Bakrač.

Izvolite.

Poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani predlgači, uvažene kolege, poštovani građani Crne Gore,

Jasno je da je zaštita na radu definisana kao ustavno načelo, za utemeljenje i poštovanje zaštite i zdravlja na radu najvažniji zakonodavni okvir. Kako bi se što kvalitetnije osiguralo sproveđenje zaštite na radu Crna Gora je donijela Zakon o zaštiti i zdravlju na radu usklađen sa konvencijama MORA i propisima EU, a koji precizno utvrđuje obaveze poslodavaca i zaposlenog u procesu rada, odnosno ovim zakonom se omogućava unapređenje zdravlja svih učesnika radnog procesa što je u krajnjem zajednička briga poslodavca i zaposlenog. Kako harmonizacija i implementacija propisa iz oblasti zaštite i zdravlja na radu nije ograničen niti zatvoren proces, to nužno nameće potrebu stalnog praćenja aktivnosti međunarodnih organizacija i institucija. S tim u vezi na današnjem dnevnom redu imamo Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i zdravlju na radu lučki radnici broj 152 koja propisuje mјere koje je potrebno sprovoditi radi zaštite i zdravlja na radu zaposlenih koji su angažovani na lučkim poslovima.

Crna Gora pridaje veliki značaj uspostavljanju nivoa sigurnosti i bezbjednosti plovidbe, zaštiti ljudskih života na moru i s toga je neophodna primjena međunarodno prihvaćenih tehničkih normi. Posebno tretiranje ove oblasti stoji u činjenici što su zaposleni koji su angažovani na lučim poslovima svakodnevno izloženi rizicima od povreda na radu. Moramo imati u vidu da posao koji oni obavljaju podrazumijeva rad ili dio rada pri utovaru i istovaru svakog broda. Zatim, rad na izgrađenim i neizgrađenim obalama, rad na brojnim uređajima, postrojenjima i objektima u luci, poslovima koji podrazumijevaju rad na ili uz lučku infrastrukturu, a što sve ukupno predstavlja rizične poslove na kojima se mogu desiti i nepredviđene okolnosti, te je najveći broj povreda na radu kontuzija ili nagnjećenje uzrokovan padom ili sudarom sa predmetom. Iz svih ovih razloga zaštita na radu lučkih radnika iziskuje posebnu pažnju zakonodavca i stoga je neophodno osigurati da poslodavac obezbijedi mјere zaštite i zdravlja na radu, te da ih sprovodi i bira takve radne i proizvodne metode koje će obezbijediti poboljšanje stanja ili viši nivo zatite i zdravlja na radu.

Pomenuću samo neka pitanja koja tretira konvencija.

Obezbeđenje pristupa mjestu rada u radnoj sredini na kome prijeti ozbiljna ili određena opasnost od povređivanja samo onim licima koja su osposobljena za bezbjedan rad na tim mjestima, pružanje neophodnih informacija, obuku i nadzor kako bi se osigurala zaštita od rizika nezgode ili povrede zdravlja, pružanje zaštitne odjeće i slično. Konvencija obuhvata sve mјere zaštite, dakle i tehničke koje propisuju da sva mјesta i prilazi moraju biti osvijetljeni, način održavanja mašina, testiranje mašina, zaštita od buke i slično. Posebno naglašavam dio koji se odnosi na preduzimanje svih mјera zaštite i zdravlja na radu koje će osigurati da takve povrede, profesionalne bolesti u bolesti u vezi sa radom budu prijavljene nadležnom organu.

Moram da napomenem da današnje usvajanje Konvencije ne znači da lučki radnici do sada nijesu uživali zaštitu na radu nego se shodno Konvenciji, nacionalnim zakonodavstvom ili propisima moraju propisati mјere u vezi sa lučkim poslovima na način da budu usklađene sa tehničkim mjerama koje su obrađene u trećem dijelu ove konvencije. Potrebno je specificirati u pogledu zaštite i zdravlja na radu dužnosti svih lica i tijela povezanih sa lučkim poslovima, propisati odgovarajuće kaznene odredbe i zadužiti odgovarajuće inspekcijske organe da nadziru primjenu mјera koje se moraju preuzeti u skladu sa ovom konvencijom.

Ova konvencija stupa na snagu za svaku državu članicu 12 mjeseci od dana registracije njene ratifikacije i svakako će njeno stupanje na snagu doprinijeti boljoj i adekvatnijoj zaštiti lučkih radnika u Crnoj Gori.

I na samom kraju iskoristiću priliku prisustvo predlagača da postavim pitanje u okviru ove oblasti zaštite na radu - Da li u okviru predpristupnih fondova postoji program kojim se omogućava korišćenje sredstava Evropske unije za što kvalitetniju zaštitu na radu i veću sigurnost radnika u Crnoj Gori, odnosno da li postoje projekti putem kojih koristimo ta sredstva kako bi u što većoj mjeri zadovoljili evropske standarde?

Zahvaljujem na pažnji.

PREDsjednik Ivan Brajović (06.03.17 12:34:03)

Hvala vam poslanice Bakrač.

Izvolite kolege.

Kako se niko ne javlja za riječ, pitam predлагаča da li želi završnu riječ. Ne želi.  
U redu. Konstatujem da je pretres završen.

Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda - **Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185.**

Ovlašćeni predstavnici Vlade su Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja i Elmedin Rovčanin, vršilac dužnosti sekretara Ministarstva.

Izvjestioci odbora su Jovanka Laličić - Zakonodavnog odbora i Dragutin Papović - Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.

Otvaram pretres.

Da li predstavnik Vlade želi dati dopunsko obrazloženje? Želi.

Izvolite gospodine Rovčanin.

ELMEDIN ROVČANIN (06.03.17 12:34:55)

Poštovani predsjedniče, uvaženi poslanici,

Osnovni razlozi za usvajanje Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca broj 185 prepoznaje se u potrebi da se pomorcima olakša pristup napuštanju i boravak u stranoj luci to jest da olakša mobilnost posade broda koja je nužan preduslov za funkcionalno obavljanje njihovih radnih obaveza.

Da bi strana država priznala određene olakšice stranom pomorcu u smislu olakšanog kretanja unutar njihove teritorije zahtijeva se posjedovanje isprave koja će na pouzdan način dokazivati da se zaista radi o pomorcu.

U osnovi, donošenjem Konvencije nastaje se .... tri osnovne grupe interesa - poboljšati sigurnost pomoraca, brodova koji čine njihovo radno okruženje, te lučkih područja, olakšati obavljanje pomorskih transakcija na način da se pomorcima omogući jednostavniji pristup i kretanje unutar lučkog područja, kao i stvaranje za pomorce prihvatljivih radnih uslova.

Potvrđivanjem pomenute konvencije Crna Gora se uključuje u internacionalni sistem identifikacije pomoraca, odnosno u obavezni sistem na globalnom nivou koji će donijeti koristi pomorcima koji su ukrcani ili žele biti ukrcani u međunarodnu pomorsku plovidbu na plovne objekte bez obzira čiju zastavu viju, ali koji će značiti veću sigurnost putnika, posade i brodova osiguranje, odnosno nacionalnim interesima država i pojedinaca. Potvrđivanjem ove konvencije otklonili bi se problemi crnogorskih pomoraca u pojedinim državama i olakšalo bi se njihovo putovanje u druge države u svrhu ukrcaja na brod, prekrcaja na drugi brod ili u slučaju prepatricije kao i njihov iskrcaj na obalu u kratkotrajni boravak u granicama grada u kojima je smještena luka pristajanja.

Konvencija Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca broj 185 stupila je na snagu 9.februara 2005. godine, a za svaku državu članicu stupa na snagu šest mjeseci nakon registracije njene identifikacije. Potvrđivanjem ovog međunarodnog instrumenta Crna Gora se svrstava u red zemalja koje usaglašavaju svoje zakonodavstvo sa savremenim evropskim i međunarodnim standardima potvrđiće time da je država koja pridaje veliki značaj uspostavljanju visokog nivoa sigurnosti i bezbjednosti plovidbe, zaštite ljudskih života na moru i zaštite mora od zagađivanja sa plovnih objekata zbog čega je neophodna primjena međunarodno prihvaćenih tehničkih normi. Hvala.

PREDsjednik Ivan Brajović (06.03.17 12:37:29)

Hvala vama.

Da li izvjestioci odbora žele riječ? Ne.  
Onda dajem riječ prijavljenom diskutantu.  
Poslanik Dragutin Papović, izvolite.

DRAGUTIN PAPOVIĆ (06.03.17 12:37:34)

Poštovani predsjedniče, uvažene kolege, uvaženi građani,

Konvencija Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185 usvojena je 2003. godine u Ženevi na zasijedanju Generalne konferencije Međunarodne organizacije rada. Ova konvencija je stupila na snagu 2005. godine, a do sada je ratificovalo 18 država.

Crna Gora je 2006.godine postala 179 punopravna članica Međunarodne organizacije rada i time je preuzeila obaveze koje proizilaze iz tog članstva uključujući i ratifikaciju ove konvencije.

Opšti razlozi za njeno potvrđivanje su unapređenje osnovne Konvencije o identifikacionim dokumentima pomoraca iz 1958. Tako ova revidirana konvencija unapređuje sigurnost putnika, posade i brodova, promoviše dostojanstvene uslove za rad pomoraca, garantuje bezbjednost ulaska pomoraca na teritorije članica Međunarodne organizacije rada i to u svrhu kratkotrajnog boravka na kopnu, tranzita, transfera ili povratka u domovinu.

Posebni razlozi zbog kojih je neophodno potvrđivanje ove konvencije proizilaze iz Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o zaštiti ljudskih prava i fundamentalnih sloboda u borbi protiv terorizma. Naime, ova konvencija je usvojena kao dio sigurnosnih mjera nakon terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama 2001. godine. Odredbe Konvencije su adekvatno uvažile činjenicu da pomorci rade i žive na brodovima koji su uključeni u međunarodnu trgovinu i da je zato neophodno obezbijediti sigurnije brodarstvo. Pomorcima je neophodno obezbijediti poboljšanje njihove sigurnosti prilikom identifikacije.

Primjena ove konvencije će izbalansirati tri osnovne grupe interesa: poboljšati sigurnost pomoraca, brodova i luka, olakšati obavljanje pomorskih transakcija i stvaranje boljih uslova rada za pomorce.

U sklopu Konvencije se nalaze tri aneksa koji propisuju model identifikacionog dokumenta pomorca, elektronsku bazu podataka i zahtjevi preporučene procedure i prakse koji se odnose na izdavanje ličnog dokumenta pomorca.

Potvrđivanjem ove konvencije Crna Gora će se uključiti u međunarodni moderni sistem identifikacije pomoraca. To će crnogorskim pomorcima donijeti koristi u međunarodnoj pomorskoj plovidbi bez obzira na to pod čijom zastavom plove. Crna Gora bi ovako pokazala da je posvećena unapređenju mjera zaštite pomoraca u dinamičnoj međunarodnoj pomorskoj trgovini i uopšte unapređenju bezbjednosti na području svjetskog mora. Potvrđivanjem Konvencije crnogorsko pravo iz ove oblasti usaglasilo bi se i sa evropskim pravom i međunarodnim ugovorima i konvencijama.

Smatram da će i na ovaj način pokazati se da smo čvrsto odlučni u namjeri da obnovimo i unaprijedimo naše trgovačko pomorstvo i brodarstvo.

Na osnovu ovih činjenica smatram da treba podržati Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185. Zato pozivam kolege da usvojimo ovaj predlog. Hvala.

PREDSEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 12:40:46)

Hvala vama poslaniče Papoviću.  
Riječ ima poslanik Andrija Popović.

ANDRIJA POPOVIĆ (06.03.17 12:40:57)

Hvala.

Poštovana Skupštino, uvažene građanke i građani Crne Gore, crnogorske dijaspore, poštovani predstavnici Vlade, Centralne banke,

Moja diskusija nije direktno u vezi sa identifikacionim dokumentima pomoraca, ali jeste u vezi sa pomorcima. Dakle, problemi crnogorskih pomoraca su veliki, ima ih oko šest hiljada, a ta sjajna tradicija crnogorskog pomorstva i crnogorskih pomoraca koja traje već stotinama godina nalaže na to da i mi im, na neki način, pomognemo. Ovdje nemamo predstavnika Ministarstva saobraćaja i pomorstva, ovo je ipak dokument u vezi sa Ministarstvom rada, ali iako ima nagovještaja da će se taj veliki problem crnogorskih pomoraca riješiti uskoro, samo da podsjetim da zbog neispunjavanja standarda Evropske unije ....da je od strane crnogorskih pomorskih vlasti koji se odnose na sistem obrazovanja i obuke, pomorci sa crnogorskim državljanstvom nalaze se na crnoj listi Evropske unije, zbog čega im je zabranjeno da rade na brodovima koji uplovjavaju u luke evropskih zemalja. Zbog činjenice da Crna Gora još nije zadovoljila sve standarde iz Direktive Evropske unije, koje se odnose na obuku i obrazovanje pomoraca, crnogorski kapetani ne mogu da uplove brodovima u luke evropskih zemalja. Evropska agencija za pomorsku sigurnost dala je ultimatum Crnoj Gori, prije tri godine, da popravi neke stvari u administraciji, odnosno da primjeni zahtjeve i standarde koje propisuju direktive Evropske unije. Kako standardi i zahtjevi nijesu uvaženi EMSA je stavila zabranu zbog koje crnogorski pomorci ne mogu da plove pod zastavama zemalja Evropske unije kao što su Portugalija, Italija, Grčka, Hrvatska, itd.

Suočavamo se sa tim da pomorci Crne Gore polako gube posao i da njihova mjesa zauzimaju pomorci iz Evropske unije, Indonezije, Dalekog istoka, Filipina. Crna Gora se nalazi na crnoj listi, a našim pomorcima je rad jedino moguć ukoliko plove pod liberijskom, pananskom i zastavom drugih zemalja, ali pod zastavama zemalja kao što su Italija, Španija, Portugalija, Grčka nemoguća je plovidba. Ukoliko se desi da se kapetanu iz Crne Gore zabrani da uvede brod u luku zemlje Evropske unije, brod se zaustavlja do dolaska novog kapetana, a to je sankcionisano izuzetno visokim kaznama uz posledice plaćanja stojnica i prekostojnica. Štete koje plaćaju pomorske kompanije koje su angažovale naše kapetane već se mijere i desetinama miliona dolara. Za ovu štetu je svakako direktno odgovorno Ministarstvo saobraćaja i pomorstva koje je počelo da obnavlja crnogorsku flotu četiri broda, pa se postavlja pitanje što će biti sa tim brodovima kada uplove u neku evropsku luku.

Crne Gore nema na listi 45 većih zemalja kojima je na dan 1. januara ove godine omogućeno uplovjavanje u evropske luke, a koje su u skladu sa direktivama implementirale sistem za obuku i sertifikaciju pomoraca. Na listi se između ostalih nalaze Bangladeš, Čile, Ekvador, Srbija, Rusija, Hong Kong, Indija, Iran, Izrael, Jamajka itd.

Evropska komisija navodi da su obrazovanje i obuka pomoraca važno pitanje za Evropsku uniju kako bi se održao i razvijao nivo znanja i vještina u pomorskom sektoru u Evropskoj uniji kao i u interesu pomorske sigurnosti. Zbog toga je neophodno definisati i održavanje minimalnog nivoa obuke za pomorce u EU. U tom pogledu Evropska unija je usvojila čitav arsenal posebnih pravila obuke i sertifikacije pomoraca od 1994. godine.

Na kraju diskutovao sam o ovome, o ovoj temi, može se reći da Crna Gora ima sjajno školovanje pomorskih kadrova zbog toga je ta sjajna tradicija crnogorskog pomorstva koja traje vjekovima naravno uz hrvatsku tradiciju izvanrednih pomoraca, kadrova, očuvana, ali ne možemo da na ovaj način podapnjemo noge našim pomorcima i ovo su administrativni problemi koji se moraju hitno riješiti. I ako ima takvih nagovještaja Liberalna partija će podržati predlog konvencije. Zahvalujem.

PREDSEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 12:46:49)

Hvala vama, poslaniče Popović.

I vi znate da ste govorili potpuno van dnevnog reda u najvećem dijelu vaše diskusije, jer ovo je nadležnost Ministarstva rada i socijalnog staranja, ovo o čemu ste vi pričali Ministarstva saobraćaja i pomorstva, pa vas upućujem da kroz institut poslaničkih pitanja ili predlogom tačke dnevnog reda obratite se resornom ministarstvu i dobijete kvalitetan odgovor. Prepostavljam da znate da se ovi problemi brzo završavaju, ali dozvolio sam vam, bili ste u okviru minutaže koja vam je dozvoljena, jer ste zaista govorili, a upozoravam kolege, ja neću uvijek biti blagonaklon, da

idemo van dnevnog reda.

Prelazimo dalje. Da li se još neko javlja za riječ? Ne.

Da li predstavnik predлагаča želi završnu riječ? Ne želi.

Konstatujem da je i po ovoj tački dnevnog reda, pretres završen.

Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, a to je - **Predlog odluke o prihvatanju Aneksa1 akcionarskog Ugovora između države Crne Gore i A2A SPA sa Predlogom Aneksa1 Ugovora akcionara.**

Ovlašćeni predstavnici Vlade su Dragica Sekulić, ministarka ekonomije i Igor Noveljić, državni sekretar Ministarstva.

Izvjestilac Zakonodavnog odbora i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet je Filip Vuković.

Otvaram pretres. Da li predstavnik Vlade želi dopunsko obrazloženje? Želi.

Dajem riječ ministarki Sekulić, izvolite.

DRAGICA SEKULIĆ (06.03.17 12:48:27)

Uvaženi predsjedniče, poštovani poslanici i poslanice,

Ja ču kratko predstaviti o čemu se radi u Aneksu koji je Vlada utvrdila 23. februara ove godine, a odnosi se na Aneks postojećeg ugovora, Akcionarskog ugovora između države Crne Gore i A2A. Ovim aneksom su produžena sva prava i obaveze obije strane na period od dodatnih šest mjeseci tj. do 30. juna ove godine. Na taj način je postignut kontinuitet u zaštiti prava i jedne i druge strane i u predviđenim obavezama jedne i druge strane. Ovim aneksom kompanija A2A strateškom partneru države Crne Gore u Elektroprivredi Crne Gore je data konačna prilika da u kratkom roku provjeri mogućnosti daljeg upravljanja Elektroprivredom Crne Gore. Poštujući jasan interes Vlade Crne Gore da Elektroprivreda mora biti nosilac razvoja, ali i poštujući činjenicu da su i država Crna Gora i A2A podjednako akcionari u Elektroprivredi, interes je i da uloženi kapital mora imati svoj povrat. A2A i Vlada Crne Gore smatraju da još uvijek postoji prostor da se razmotri mogućnost nastavka dugoročnog partnerstva.

Sam Aneks ugovora, osim što omogućava produžetak na šest mjeseci, garantuje i konstruktivan odnos prema projektu izgradnje drugog bloka i ostalim prioritetnim projektima za koje je namjera obje strane da otpočne njihova realizacija u ovom periodu do 30. juna 2017. godine i u materijalu koji je usvojila Vlada i dostavljen Parlamentu može se vidjeti da su se strane usaglasile koje su to odluke potrebne, koje je to odluke potrebno donijeti u ovom periodu kako bi došlo do realizacije, između ostalog, i prioritetskog projekta izgradnje drugog bloka Termoelektrane. Ti su rokovi jasno usagrašeni i svi su do perioda 30. juna.

Ono što je različito u ovom aneksu u odnosu na postojeći ugovor je to da su se strane složile i pokazale dobru volju da se u narednom periodu može razgovarati o umanjenju Put opcije koja je bila predviđena osnovnim ugovorom. Bez obzira na ishod partnerstva smatrali smo da je to dobar impuls našeg partnera da se u narednom periodu može razgovarati o umanjenju Put opcije.

Naravno ukoliko uvaženi poslanici imaju dodatnih pitanja ja sam tu na raspolaganju da do u detalje objasnim o čemu se radi u samom Aneksu. Zahvalujem.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 12:51:10)

Hvala vam.

Da li izvjestilac odbora želi riječ? Ne želi. Onda prelazimo na diskusiju.

Za riječ se javio poslanik Bogdan Fatić, izvolite.

BOGDAN FATIĆ (06.03.17 12:51:18)

Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege poslanici, uvažene građanke i građani Crne Gore,

Strateški cilj u energetici je obezbeđivanje elektroenergetske nezavisnosti države i

poboljšanje sigurnosti snabdijevanja potrošača. Da bi se došlo do ovog cilja neophodno je ubrzati investiciju u energetskom sektoru. Tu prevashodno mislim na što skoriji početak izgradnje bloka dva Termoelektrane Pljevlja.

Usvajanjem odluke o prihvatanju Anekса1 akcionarskog Ugovora između države Crne Gore i A2A sa Predlogom Anekса1 Ugovora akcionara se produžava ugovor sa akcionarom A2A do 30. juna 2017. godine, a gdje je prethodnim akcionarskom ugovorom od 29. avgusta 2016. godine bio utvrđen datum 31. decembar 2016. godine. Na taj način se daje mogućnost nalaženja zajedničkog interesa za nastavak saradnje u periodu od šest mjeseci. A2A je vlasnik 41,7% akcija u Elektroprivredi Crne Gore, država je većinski vlasnik s učešćem od 57% akcija. Podsetiće da je A2A kupila akcije Elektroprivrede Crne Gore 2009. godine po cijeni od 8,4 eura po akciji što je bila 10% veća cijena od nominalne. Ukupno su za 43,7% akcija Elektroprivredi Crne Gore uplatili 434 000 000 eura. Mogu reći da se radilo o strateškom partneru koji je Crnu Goru među prvima prepoznao kao pogodnu lokaciju za investicije.

Da napomenem da u slučaju Put opcije odnosno izlaska A2A iz Elektroprivrede Crne Gore cijena po akciji bi bila 4,565 eura po akciji što za ukupno od 54 785 000 i 75 akcija iznosi 250 000 000 eura uz mogućnost otplate u sedam rata počev od 1.maja 2018.godine.

U poslednjih četiri godine Elektroprivreda Crne Gore posluje sa profitom. Ukupan profit u poslednjih četiri godine je oko 70 000 000 eura. Prosječan profit kompanije se kreće između 25 i 35 000 000 eura. Elektroprivreda Crna Gora na svojim računima ima preko 240 000 000 eura što je odlična baza za pojačane investicije i ako bude potrebno potpuno samostalno u realizaciju bloka 2 Termoelektrane Pljevlja.

Gubitci u distributivnoj mreži su prošle godine iznosili malo preko 15%. 2011. godine su bili 21%, a plan je da do 2021.godine se dođe do 9,9%. Naplata je već četiri godine iznad 100%. Prošle godine je bila 103,5% što znači da se naplaćuje i zaostali dug. Implementiran je najsavremeniji sistem očitavanja brojila za oko 260 000 potrošača. Ovo je ujedno odlična baza za otvaranje tržišta rada. Ukupan broj brojila u distributivnom sistemu je 345 000. Prosječno mjesečno primanje je 870 eura, a ukupna izdvajanja za zaposlene na godinšnjem nivou iznosi oko 46 000 000 eura. Ukupno je zapoosleno 2305 osoba, a od toga samo 29 na određeno radno vrijeme, a kompanija izdvaja preko 22 000 000 eura za rješavanje stambenih potreba zaposlenih. Prosječna ... to je dobit preduzeća, ne uzimajući u obzir rashode, kamata, poreze i amortizaciju preduzeća, se kreće od 65 do 85 000 000 eura u zavisnosti od strukture proizvodnje odnosno učešća hidropotencijala.

Želim da napomenem da je proizvodnja Termoelektrane Pljevlja povećana za oko 100 gb časova, a cijenu uglja koju Elektroprivreda Crne Gore trenutno plaća Rudniku uglja Pljevlja je 25,2 eura po toni, za kalorijsku vrijednost 9, 211 kilo džula po kg.

Polazne osnove za dalje napredovanje ove kompanije su planirana povećanja potrošnje električne energije za 2% godišnje, korišćenje kabla za trgovinu električnom energijom prema Italiji sa maržom od 0,75 eura po mv času i sa količinom od 0,5 ... časa... energije. Kretanje cijena električne energije definisana su u skladu sa .... Rast cijene je sa 43 eura po mgb času koliko se očekuje u 2017. godini do 60 eura po mgb času koliko se očekuje u 2020.godini.

Sve ovo ukazuje da se radi o kompaniji od strateškog interesa za dalji razvoj Crne Gore i da ne treba nikako odustati od strateških projekata za Crnu Goru. Tu prevashodno mislim na blok 2 Termoelektrane i da ova kompanije predstavlja generator daljeg razvoja Crne Gore.

Na kraju, prava na akcije koje je A2A stekla 2009. godine važe neograničeno, tako da A2A, ako bude izlazila izaći će svojom voljom i pod uslovima do kojih se došlo pregovorima. U vezi sa tim važno je napomenuti da država ako joj kupac ne odgovara može iskoristiti pravo preče kupovine. Pravo preče kupovine ostaje na snazi i kad istekne ugovor.

Prema tome Klub Demokratske partije socijalista će podržati ovu odluku. Zahvalujem.

PREDSEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 12:56:14)

Hvala vama poslaniče Fatiću.  
Riječ ima poslanik Predrag Sekulić.  
Izvolite.

PREDRAG SEKULIĆ (06.03.17 12:56:27)

Hvala vam gospodine predsjedniče.

Poštovana ministarko Sekulić, uvažene kolege,

Uz malo podsjećanje da smo o osnovnom ugovoru raspravljali prije nekoliko mjeseci, mislim da je prilika da se zajedno svi podsjetimo šta je to što je prethodnih osam godina obilježilo saradnju kompanije A2A sa Elektroprivredom Crne Gore.

Dva su osnovna razloga za to. Prvi je prije svega zbog činjenice da je Elektroprivreda Crne Gore najznačajnije privredno društvo u kojem Vlada Crne Gore ima udjela i akcije, a drugo je činjenica da imamo oprečna razmišljanja u dijelu javnosti Crne Gore.

Dozvolite samo da podsjetim iako je kolega Fatić to veoma lijepo iznio, da je italijanska kompanija A2A kupila akcije na crnogorskom tržištu akcija, kako od Vlade tako i od manjih akcionara, ali i od fondova za nešto više i od 400 000 000 eura. Od toga podsjećam mali akcionari su dobili, odnosno građani Crne Gore dobili su više od 100 000 000. Takođe podsjetimo se svi zajedno kakva je bila Elektroprivreda prije osam godina, prije strateškog partnerstva sa italijanskom kompanijom u odnosu na ono što je danas. Prije svega dozvolite da kažemo da danas imamo stabilnije i sigurnije snabdijevanje električnom energijom. To nije tako zanemarljivo s obzirom na sezonske oscilacije i činjenicu da je Crna Gora, prije svega, turistička destinacija i smatram da sve ono što nam se nekad ranije dešavalo kad je u pitanju snabdijevanje električnom energijom sada zaista imamo veliku sigurnost. To zahvaljujući prije svega činjenici da su naše kolege iz Elektroprivrede Crne Gore, ali i italijanska kompanija uložili više od 100 000 000 u proteklih osam godina za sigurnije snabdijevanje električnom energijom.

Takođe treba podsjetiti da smo veoma blizu početka izgradnje drugog bloka Termoelektrane Pljevlja. Ovim ugovorom to se samo nastavlja. Sa jedne strane dobićemo strateškog partnera, a sa druge strane otprilike da se prisjetimo da će to, ne samo poboljšati snabdijevanje električnom energijom, odnosno ostvariti ono što je vjekovni san, pitanje energetske stabilnosti i nezavisnosti Crne Gore, sa jedne strane, a sa druge strane i doprinijeti rješavanju ekoloških problema u Pljevljima.

80-tih godina kad je urađen prvi blok Termoelektrane Pljevlja, takođe malo podsjećanje, to je radila ondašnja velika Jugoslavija. Tada je urađen projekat i za drugu fazu. Urađeno je više od 30% infrastrukture, međutim u to vrijeme tadašnja Jugoslavija nije imala dovoljno snage da završi taj projekat, tako da o razvoju Termoelektrane odnosno o izgradnji drugog bloka Termoelektrane govorimo sad. Takođe ne treba zaboraviti da se u Elektroprivredi Crne Gore strateški razmišlja o narednim projektima, prije svega prevođenju vode rijeke Zete u jezeru Krupac sa jedne strane, a isto tako i korišćenje hidropotencijala Lima. Tako da čini mi se sve su ovo stvari koje negdje govore u prilog tome da strateško partnerstvo kompanije A2A i Elektroprivrede Crne Gore treba nastaviti, iako nam je, kažem još jedanput, puno toga i do sada pozitivnoga donijelo. Naravno ono što, jedno je želja i naša želja da se to strateško partnerstvo nastavi, vjerujem da je tu želju iskazala i Vlada Crne Gore, ali i čelni ljudi Elektroprivrede Crne Gore, a sa druge strane ukoliko dođe do prekida tog partnerstva sada se nalazimo u mnogo povoljnijoj situaciji od one koju smo imali sa osnovnim ugovorom iz 2008.godine.

Kolega Fatić je podsjetio, nije zgorega napomenuti još jedanput. Izlazna opcija bi nas koštala, Elektroprivedu Crne Gore, odnosno državu Crnu Goru 250 000 000 eura, što je u mnogome manje u odnosu na ono što je italijanska kompanija uložila u kopovinu akcija prije osam godina. Sa druge strane ne treba zaboraviti da Vlada Crne Gore ima pravo preče kupovine. To je veoma značajno iz prostog razloga što možemo sami da kažemo da nam partner kojima bi eventualno italijanska kompanija prodala akcije ne odgovaraju ili nije dovoljno kredibilan i u tom trenutku imamo pravo preče kupovine sa osam godišnjih rata. Prva godišnja rata bi trebala, sa produžetkom ovog ugovora, da bude negdje tek 2018.godine. Tako da kaže, još jedanput s obzirom da je ovo samo produženje osnovnog ugovora o kojem smo raspravljali prije nekih sedam ili osma mjeseci, zaista vrijedni napor i Vlade Crne Gore, kada govorimo o zaštiti interesa Vlade Crne Gore, odnosno države Crne Gore u Elektroprivredi, sa jedne strane, a sa druge strane zaista još jedanput podsjećam na sve one dobre stvari koje se dešavaju u Elektroprivredi u

poslednjih nekoliko godina. I naravno, očekujem podršku Skupštine Crne Gore za produžetak aneks ugovora. Hvala vam.

PREDSEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 13:01:07)

Hvala vama, poslaniče Sekulić.  
Za riječ se javio poslanik Filip Vuković.  
Izvolite.

FILIP VUKOVIĆ (06.03.17 13:01:13)

Poštovani predsjedniče, gospodo potpredsjednici, kolege i koleginice,

Vrlo teško je pričati na temu koja je mala, a važna. Počeću od kolege Sekulića tako blizu drugi blok, a tako daleko i upravo je to suština možda i ovoga aneksa. Drugi blok Termoelektrane nije napravljen zato što je tadašnji predsjednik Jugoslavije preminuo i Jugoslavija ulazi u političku nestabilnost.

Kad je rađen prvi blok postojala je strategija i projekti da se napravi i drugi blok. Zbog političke nestabilnosti tadašnje kreditne linije, mislim da su bili neki arapski krediti, su prestale i nije napravljen drugi blok, 1982.godine je pušten sadašnji blok, ovaj sledeći nije napravljen ni do današnjeg dana. Aneks o kome mi danas raspravljamo praktično je dokument kojim dobijamo na vremenu i mi kao Crna Gora i naravno Kompanija A2. Znači u prethodnom periodu nijesmo uspjeli ni mi ni oni da nađemo kupca za akcije odnosno nijesmo uspjeli da obezbijedimo finansiranje tog drugog bloka. To da Elektroprivreda može sama da finansira drugi blok ja mislim da to je daleko od istine. S obzirom da to nije samo finansiranje izgradnje drugog bloka, to su i kako značajna sredstva za ulaganje u ležišta uglja, odnosno sadašnji Rudnik uglja ili neka druga ležišta koja bi služila kao baza energetska za rad obadva bloka.

Aneksom ćemo dobiti, znači ključno vrijeme, odnosno formalizovaćemo ovaj odnos i u narednom periodu, odnosno u prvih pola godine tekuće godine, a nadam se da svi oni koji žele dobro Crnoj Gori shvatiće da je politička stabilnost uslov bilo kakve ekonomske stabilnosti, a pogotovo u oblasti energetike.

S obzirom da sredstva koja se ulažu u energetiku nijesu po sistemu brzog povraćaja. Znači nose mnogo rizika i jako sporo se taj novac vraća, čak bi se usudio da kažem da je ključ crnogorske ekonomije upravo u ovoj privrednoj grani, to jest grani energetike. Crna Gora može da izgradi taj termoenergetski izvor mnogo lakše, mnogo prije nego razmišljanja o hidroenergiji. Velike nacije prave velike hidroelektrane. Mi smo svakako mala nacija i svaki pokušaj izgradnje hidroelektrana tih velikih snaga je vrlo diskutabilan i mislim da, ukoliko želimo da izbjegnemo situaciju koju smo imali oko Nove godine kada smo došli praktično na prag restrikcije iz razloga što su naše dvije hidroelektrane bile bez vode u jezerima, Termoelektrana je bila na minimumu zaliha uglja na deponiju, u okruženju je postojala električna energije, ali je dostizala neviđene cijene koje vjerovatno nikada nijesu bile u našem tržištu. Znači, ako želimo da izbjegnemo takvu situaciju potrebno je da obezbijedimo političku stabilnost koja bi sigurno dovela ozbiljne investitore ili ako bi i mi bili investitori onda bi znatno lakše i po mnogo nižim cijenama nabavili novac za izgradnju, odnosno stabilizaciju energetike Crne Gore. Tako da svakako anex je neophodan, koristan i služi i nama i investitoru, odnosno našem sadašnjem partneru Kompaniji A2. Toliko i hvala.

PREDSEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 13:05:37)

Hvala poslaničke Vukoviću.  
Da li se neko još javlja za riječ?  
Poslanik Vujica Lazorić. Izvolite.

VUJICA LAZOVIĆ (06.03.17 13:05:46)

Hvala predsjedniče.

Uvažene dame i gospodo poslanici, poštovani građani,

Evo danas je bila prilika da poslije nekoliko mjeseci ponovo razmatramo našu stratešku saradnju sa italijanskim kompanojom A2A i to je razlog zašto je Ministarstvo ekonomije odnosno Vlada Crne Gore predložila parlamentu Aneks I.

Pitanje energetike je veoma osjetljivo pitanje i mi Socijaldemokrate u razvojnem smislu tom pitanju posvećujemo veoma veliku pažnju. Zato sam se i javio ne u namjeri da ponovim ovo što su uvažene kolege saopštile oko dobrog posla koji smo prije nekoliko godina napravili potpisujući osnovni ugovor sa italijanskim kompanijom A2A poslije međunarodno sprovedenog tendera, nego prosto u namjeri da pošaljem nekoliko apela prema Vladi i prema Elektroprivredi Crne Gore.

Prvo, nije dobro što produžujemo ugovor kroz ovaj aneks što bi Englezi rekli temporary - privremeno, jer za nekoliko mjeseci će taj ugovor isteći i ponovo ćemo biti u prilici da naše odnose sa italijanskim partnerom moramo regulisati na neki dugoročni način. Ali, u ovom momentu ovo je neka mjera prepoznavanja zajedničkih interesa. Njihov interes jeste da omoguće što je moguće veći povrat uloženih sredstava, a zasad gotovo da ništa nijesu od uloženog vratili, a naš je interes da energetski projekti teku nesmetano, a to je izgradnja Drugog bloka Termoelektrane.

U tom smislu, ovo što je kolega Vuković saopštio, mislim da Elektroprivreda s obzirom da na svojim računima ima oko 240 miliona eura može ući u ovaj projekat možda uz dodatno minimalno kreditno zaduženje, a kompanija sa takvim ekonomskim potencijalom bez ikakvih problema to može uraditi i moj apel Elektroprivredi Crne Gore i Vladi Crne Gore, da se oroči vrijeme kada prvorangirana kompanija za izvođenje radova na izgradnji Drugog bloka Termoelektrane i za obezbjeđivanje finansijske konstrukcije treba dostaviti tu funkcionarsku konstrukciju. Dakle, jer ne možemo dovijeka čekati Škoda Prahu da pronađe finansiranje za ovaj projekat. Mi gubimo vrijeme, to je dragocjeno vrijeme imamo potencijala, imamo finansijskog potencijala i mislim da bi trebalo definisati neki realan termin poslije kojeg bi Elektroprivreda Crne Gore i Vlada Crne Gore ušli u realizaciju projekta sopstvenim snagama da tako kažem. Mislim da bi to bio i signal i partneru koji kroz ovaj, govorim o A2A koji kroz ovaj aneks bezuslovno podržava u ovom roku izgradnju Drugog bloka Termoelektrane. Moramo uvažavati partnera bez obzira što u nekim detaljima možemo biti i ljuti na njega, ali ga moramo uvažavati zbog toga što je to strateški partner, što je to najveći investitor do sada u ekonomiji Crne Gore, jer 2009.godine da podsjetim skoro 450 miliona eura je uložio kupujući akcije Elektroprivrede Crne Gore. Mi smo sačuvали većinsko vlasništvo, većinsko državno vlasništvo u Elektroprivredi Crne Gore je sačuvano trajno, da ne bude zabune oni su tad uložili 450 miliona eura, a sad su spremni kroz Put opciju da prihvate da im se to isplati na sedam godina u ukupnom iznosu od 250 miliona eura, što ako bi se po neto sadašnjoj vrijednosti diskontovalo na današnji dan je mnogo ispod 250 miliona čak možda ispod 200 miliona eura. Tako da u tom smislu možemo reći da je država Crna Gora maksimalno zaštitila svoje interese, to radimo i kroz ovaj Aneks ugovora, ali normalno ne smijemo sad biti pasivni, sjedjeti skrštenih ruku i čekati partnera da on realizuje svoje interese itd.

Postoje informacije i polu-informacije da on traži kompaniju kojoj će prodati svoje akcije i tu su maksimalno zaštitili svoje interese. Dakle, država je većinski vlasnik i mi ćemo upravljati Elektroprivredom, normalno ne može prodati pravo upravljanja sa prodajom akcija. Ukoliko neko želi da dobije i pravo upravljanja mora razgovarati sa državom tako da je država odnosno Vlada ponovo na potezu u tom smislu mislim da treba podržati ovaj Aneks ugovora. Zahvalujem.

PREDSEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 13:10:14)

Hvala vama poslaniče Lazović.

Da li se još neko javlja za riječ? Ne.

Pitam predlagača da li želi da se obrati? Ne želi. U redu.

Konstatujem da je pretres i po ovom pitanju završen.

Sad ja predlažem sljedeće.

Sljedeća tačka je Izbor i imenovanja.

Pošto se Izbori i imenovanja glasaju jedno za drugim, ja predlažem sad da pređemo na izjašnjavanju o predlozima akata za koje smo obavili pretres.

Zamolio bih da se poslanici vrate u plenarnu salu ko je van. Pozovite ih. Molim službu da ih pozovu odmah. U redu kolege.

Prvo - Prelazimo na izjašnjavanje o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o mjerama države luke za sprječavanje, suzbijanje i otklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova. O ovom pitanju odlučuje se većinom glasova prisutnih poslanika.

Stavljam na glasanje Predlog zakona u cjelini. Izvolite.

Hvala vam.

Glasao je 41 poslanik. Svi su glasali za, pa konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o mjerama države luke za sprječavanje, suzbijanje i otklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova.

Prelazimo na izjašnjavanje o drugoj tački dnevnog reda - Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Odlučuje se većinom glasova prisutnih poslanika.

Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini.

Glasao je 41 poslanik, svi su glasali za. Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o osnivanju regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Prelazimo na izjašnjavanje o trećoj tački dnevnog reda - Predlog zakon o potvrđivanju sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju i država nečlanica Evropske unije o učešću država nečlanica Evropske unije u sistemu zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog vanrednog događaja. Odlučuje se većinom glasova prisutnih poslanika.

Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini.

Hvala vam. Glasao je 41 poslanik, svi su glasali za. Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju i država nečlanica Evropske unije o učešću država nečlanica Evropske unije u sistemu zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog vanrednog događaja.

Prelazimo na izjašnjavanje po četvrtoj tački dnevnog reda, Predlog zakona o potvrđivanju konvencija međunarodne organizacije rada o zaštiti i zdravlju na radu lučki radnici broj152. Odlučuje se većinom glasova prisutnih poslanika.

Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini.

Hvala. Glasao je 41 poslanik, svi su glasali za. Konstatujem da je Skupština usvojila predlog zakona o potvrđivanju Konvencije međunarodne organizacije rada o zaštiti i zdravlju na radu lučki radnici broj 152.

Prelazimo na izjašnjavanje po petoj tački, Predlog zakona o potvrđivanju konvencije međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca revidirana broj 185. Odlučuje se većinom glasova prisutnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini.

Hvala. Glasao je 41 poslanik, svi su glasali za. Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca 185.

Prelazimo na izjašnjavanje povodom predloga odluke o prihvatanju aneksa 1 akcionarskog ugovora između države Crne Gore i A2A. Ovdje se odlučuje većinom glasova svih poslanika. Stavljam na glasanje predlog odluke u cjelini. Izvolite.

Hvala vam. Sastavni dio predloga odluke je jedan amandman Zakonodavnog odbora.

Glasao je 41 poslanik, svi su glasali za. Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog odluke o prihvatanju aneksa 1 akcionarskog ugovora između države Crne Gore i A2A.

Poštovane kolege, sada prelazimo na tačku sedam, izbor i imenovanja.

U okviru ove tačke imamo nekoliko predloga i to:

Imenovanje predsjednika Odbora regulatorne agencije za energetiku, imenovanje Senata, člana Senata Državne revizorske institucije i imenovanje dva vice guvernera Centralne banke Crne Gore.

Prelazimo na rad o imenovanju predsjednika Odbora regulatorne agencije za energetiku. Podsjećam da je Vlada Crne Gore na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o energetici podnijela predlog da se za predsjednika Odbora regulatorne agencije za energetiku imenuje Branislav

Prelević. Ovlašćeni predstavnici Vlade su Dragica Sekulić, ministarka ekonomije i Igor Noveljić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije. Otvaram pretres. Da li predstavnik Vlade želi dati dopunsko obrazloženje?

Izvolite, ministarka Sekulić.

### Dragica Sekulić (06.03.17 13:17:57)

Gospodine predsjedniče,

Kao što ste rekli u skladu sa članom 31 Zakona o energetici Vlada Crne Gore je na sjednici od 06.oktobra 2016.godine donijela rješenje o imenovanju komisije za rangiranje kandidata za predsjednika Odbora regulatorne agencije za energetiku u sastavu predstavnika Vlade, predstavnika crnogorske Akademije nauka i umjetnosti, predstavnika Univerziteta, predstavnice Privredne komore i predstavnika Skupštine Crne Gore. Komisija je održala dva sastanka i u vezi sa kandidatima prijavljenim na konkurs konstatovala sledeće:

U utvrđenom roku prijavila su se četiri kandidata i na osnovu izvršenog detaljnog uvida u dokumentaciju prijavljenih kandidata predsjednik i članovi komisije su saopštili svoje predloge za rang listu kandidata uz obrazloženje. Na osnovu tih predloga komisija je utvrdila sledeći predlog rang liste kandidata za predsjednika Odbora regulatorne agencije za energetiku gdje je na prvom mjestu gospodin Branislav Prelević, na drugom Miroslav Vukčević, na trećem Momir Škopolje i na četvrtom gospodin Slavko Burić.

Komisija je pregledala dokumentaciju dostavljenu od strane četiri kandidata i konstatovala da su svi prijavljeni kandidati dostavili sve dokaze o ispunjavanju uslova za obavljanje ove funkcije. Na osnovu tih predloga komisija je utvrdila navedeni predlog rang liste kandidata za predsjednika Odbora regulatorne agencije za energetiku i u skladu sa tim izvještaj dostavila Vladi koji je dalje dostavljen u skupštinsku proceduru.

Gospodin Branislav Prelević koji je prvi na rang listi komisije i koji je predložen za predsjednika Odbora agencije je doktorant na doktorskim studijama na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis. Stručni naziv diplomiranog ekonomiste stekao je 1988.godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a akademski stepen magistar nauka iz oblasti upravljanja u energetici stekao je 2009.godine na norveškom Fakultetu za menadžment u Oslu. On ima bogato radno iskustvo u svojoj struci kako na eksperiskim i konsultantskim poslovima tako i na rukovodećim i upravljačkim poslovima, a funkciju člana Odbora regulatorne agencije obavlja od jula 2011.godine. Veoma je aktivan učesnik u međunarodnim organizacijama iz oblasti energetike, a posebno bih napomenula da je predsjednik Regulatornog odbora energetske zajednice od decembra 2013. godine. Zahvalujem.

### Predsjednik Ivan Brajović (06.03.17 13:20:18)

Hvala, ministarko Sekulić.

Da li se neko javlja za riječ?

Ako se niko ne javlja za riječ, konstatujem da smo završili pretres i prelazimo na izjašnjavanje. Odlučuje se većinom glasova prisutnih poslanika. Izvolite.

Probajte svi još jednom, zato što ovdje moramo da imamo da ukupno glasa 41, nije neophodno da kandidat dobije 41, a nemamo pregled ko nije glasao kao u našoj plenarnoj sali u Podgorici.

Hvala. Glasao je 41 poslanik, svi su glasali za. Konstatujem da je predlog usvojen i za predsjednika Odbora regulatorne agencije za energetiku imenovan je Branislav Prelević. Ja mu čestitam.

Sledeće u okviru tačke izbor i imenovanja jeste imenovanje člana Senata Državne revizorske institucije. Podsjećam da je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet saglasno članu 33 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji podnio predlog odluke o imenovanju člana Senata Državne revizorske institucije. Odbor je predložio da se za člana Senata Državne revizorske institucije imenuje Zoran Jelić.

Izvjestilac Odbora za ekonomiju, finansije i budžet je doktor Vujica Lazović, predsjednik odbora. Da li želi riječ?

Izvolite.....

Izvolite, poslaniče.

VUJICA LAZOVIĆ (06.03.17 13:22:21)

Hvala, predsjedniče.

Samo par kratkih napomena koje idu kao obrazloženje ovog predloga Odbora za ekonomiju, finansije i budžet. Mi smo u skladu sa zakonom cijelu proceduru sproveli maksimalno transparentno. Kada ovo kažem, želim da saopštim sledeće. Članom 33 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji određeno je da članove Senata Državne revizorske institucije imenuje i razrješava Skupština na predlog nadležnog radnog tijela za poslove finansija, a to je u ovom slučaju Odbor za ekonomiju, finansije i budžet.

S tim u vezi, Odbor je na 5. sjednici koja je održana 18. januara 2017. odlučio da se 20. januara 2017. godine raspiše javni poziv za imenovanje jednog člana Senata DRI s rokom za podnošenje prijave od 15 dana od poslednjeg dana objavljuvanja. Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata DRI objavljen je 20. januara 2017. na internet stranici Skupštine Crne Gore, 21. januara 2017. u dnevnim listovima Pobjeda, Dnevne novine Dan, Nezavisni dnevnik Vijesti, a 26. januara 2017. godine u Nedeljniku na albanskom jeziku Koha Javore. Rok za podnošenje prijave na javni poziv istekao je zaključno sa 10. februarom 2017. godine i na javni poziv prijave je podnijelo pet kandidata i to Neli Ćuković, Sonja Smolović, Zoran Jelić, Milan Kastratović i Aleksandar Vučinić. Članom 32 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji određeno je da za člana Senata može biti imenovan crnogorski državljanin, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista koji pored opštih uslova utvrđenih zakonom ispunjava i posebne uslove.

Zbog toga, mi smo se dogovorili na 6. sjednici Odbora da članovi Senata Jovanka Laličić i Branko Čavor zajedno s predstavnicima Sekretarijata Odbora pregledaju dostavljenu dokumentaciju i da u vezi s tim provjere formalne uslove da li su kandidati koji su dostavili dokumentaciju ispunili te uslove koji su predviđeni zakonom. Oni su nas obavijestili da je u odnosu na podnjete prijave zatražena dopuna dokumentacije za tri kandidata i to za Neli Ćuković, Sonju Smolović i Milana Kastratovića i zatražena dopuna dokumentacije je dostavljena.

Takođe, u skladu sa članom 42 i 78 Zakona o sprečavanju korupcije, Agencija za sprečavanje korupcije je obavijestila Odbor dopisom od 24. februara 2017. godine da je provjerom u službenoj evidenciji Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore utvrđeno da niko od gore navedenih kandidata nije razriješen sa javne funkcije u posljedne četiri godine u svojstvu javnog funkcionera, što je, takođe, bio jedan od bitnih uslova, odnosno podataka za konačno opredjeljivanje Odbora.

Takođe, na 7. sjednici Odbora smo odlučili da u cilju utvrđivanja Predloga odluke o imenovanju članova Senata Državne revizorske institucije održimo konsultativno saslušanje i to u skladu sa članom 73 stav 4 Poslovnika Skupštine Crne Gore. Na 8. sjednici koja je održana 1. marta ove godine održano je navedeno konsultativno saslušanje prijavljenih kandidata. Članovi Odbora bili su u prilici da se informišu o tome kako kandidati vide strategiju budućeg razvoja Državne revizorske institucije, kako posmatraju poziciju Državne revizorske institucije u pogledu međunarodnih odnosa, evropskih integracija, a posebno kako doživljavaju sadašnje relacije Državne revizorske institucije i Skupštine Crne Gore, kao i njihove predloge za unapređenje same institucije i tih odnosa. Na konsultativnom saslušanju, članovi Odbora su kandidatima postavljali i dodatna pitanja. Nakon saslušanja kandidata, Odbor je jednoglasno sa sedam glasova za odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da za člana Senata Državne revizorske institucije imenuje Zorana Jelića i po osnovu toga tako smo to proslijedili parlamentu. Zahvalujem.

PREDSEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 13:26:12)

Hvala, poslaniče Lazoviću.

Ko se još javlja za riječ?  
Poslanik Radunović. Izvolite.

#### MIODRAG RADUNOVIĆ (06.03.17 13:26:24)

Poštovani predsjedniče Skupštine, potpredsjednici, koleginice i kolege poslanici, uvaženi građani,

Čuli smo od predsjednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet da je Odbor jednoglasno odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da se za člana Senata Državne revizorske institucije imenuje gospodin Zoran Jelić.

Zoran Jelić je diplomirani ekonomista, čovjek sa zavidnom biografijom, otpočevši svoju profesionalnu karijeru u nekadašnjem .... Savezne Republike Crne Gore, potom je bio direktor Biroa rada Podgorica prvo kao pomoćnik generalnog direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a zatim i kao generalni direktor i dao je puni doprinos primjeni, razvoju i unapređenju aktivnih mjera u zapošljavanju. Ono što mislim da ga posebno preporučuje i zbog čega sam se i javio je njegov poslanički angažman u prethodnom periodu. U periodu od 2008. do 2016. godine bio je poslanik u Skupštini Crne Gore, aktivno je participirao u razmatranju i usvajanju završnog računa budžeta Crne Gore, zatim finansijskim pravima i obavezama Crne Gore, razmatranju i usvajanju revizorskih izvještaja Državne revizorske institucije, zatim zakonskih predloga o porezima i drugih dadžbinama, carinama, bankama itd.

Poštjući njegov prepoznatljivi profesionalni angažman, njegov visok nivo organizacionih sposobnosti, njegove spremnosti preuzimanja pune odgovornosti u donošenju i sprovođenju odluka, Klub Demokratske partije socijalista će podržati Predlog Odbora da se za člana Senata Državne revizorske institucije imenuje gospodin Zoran Jelić.

#### PREDSEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 13:28:06)

Hvala vam, poslaniče Radunoviću.

Da li se još neko javlja za riječ? Ako ne, konstatujem da smo završili pretres.

Prelazimo na izjašnjavanje. Odlučuje se većinom glasova prisutnih poslanika.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o imenovanju člana Senata Državne revizorske institucije. Izvolite, kolege.

Hvala vam. Glasao je 41 poslanik, svih 41 za. Konstatujem da je Predlog odluke usvojen i za člana Senata Državne revizorske institucije imenovan je Zoran Jelić. Čestitam.

Prelazimo na imenovanje dva viceguvernera Centralne banke Crne Gore. Podsjećam da je saglasno članu 50 stav 3 Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore guverner Centralne banke Crne Gore podnio predloge da se za viceguvernera za finansijsku stabilnost i platni promet imenuje dr Nikola Fabris, a za viceguvernera za kontrolu bankarskog sistema imenuje dr Irena Radović.

Otvaram pretres. Da li guverner Centralne banke želi da obrazloži predloge? Da.

Ima riječ dr Radoje Žugić, guverner Centralne banke. Izvolite.

#### RADOJE ŽUGIĆ (06.03.17 13:29:30)

Zahvaljujem.

Uvaženi predsjedniče Skupštine, poslanice i poslanici, dame i gospodo,

Danas imam čast da predložim dva viceguvernera polazeći, prije svega, od njihovih impresivnih biografija koje smatram da su garant realizacije svih nadležnosti Centralne banke u budućem periodu, a znamo da nas čekaju ogromna iskušenja.

Shodno članu 50 stav 3 predlažem za viceguvernera za finansijsku stabilnost i platni promet dr Nikolu Fabrisa koji je rođen 1971. godine u Budvi, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine kao student generacije, a izabran je i za najboljeg studenta na društvenim smjerovima Univerziteta u

Beogradu. Takođe, na istom fakultetu je magistrirao 1998. i doktorirao 2002. godine. Pohađao je veliki broj specijalističkih kurseva, a 14 godina je bio član Ekonomskog instituta u Beogradu. Deset godina je bio glavni ekonomista Centralne banke Crne Gore, a od maja 2013. godine obavlja i funkciju viceguvernera za finansijsku stabilnost i platni promet. Nešto više od godinu dana je, takođe, viceguverner za kontrolu bankarskog sistema. Redovni je profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a od 2008. godine vrši dužnost zamjenika guvernera u Međunarodnom monetarnom fondu. Vrši i funkciju predsjednika Savjeta Statističkog sistema Crne Gore od 2013. godine, a bio je član Odbora direktora Centralne depozitarne agencije. Vlada ga je imenovala za pregovarača u četiri poglavlja - 4, 9, 17 i 18. Prije dolaska u Centralnu banku radio na preko 70 makroekonomskih projekata kako u domaćim tako i u stranim institucijama. Takođe je bio angažovan i od renomiranih međunarodnih konsultantskih kuća poput Deloitte Touche, PE International, Euro consulting group, .... International solution i dr. Autor je ili koautor 11 monografija i knjiga. Poslednja u tom nizu je ekonomska politika, njeni regionalni aspekti. Takođe je autor i koautor preko 90 naučno stručnih radova iz oblasti monetarne ekonomije, ekonomske politike, finansijskog sistema, tranzicije stranih direktnih investicija. Član je Redakcije časopisa Žurnal of Central banking theory and practice pan economicus - ekonomski pogledi, a bio je i član redakcija ekonomskih kanala i konjunktturnog barometra. Član je naučnog društva ekonomista. Po pozivu Evropske centralne banke održao je predavanje na temu - ... europage under karen account deficit po pozivu Vudvord Vilson centra iz Vašingtona održao predavanje na temu Evropska unija i zemlje jugoistočne Evrope. Na poziv Centr.... ekselens ... iz Ljubljane vodio je međunarodni kurs - central benking i yu .... Govori engleski jezik, oženjen je i ima čerku.

Takođe, shodno članu 50 stav 3 predlažem za drugog viceguvernera za kontrolu bankarskog sistema dr Irenu Radović koja je rođena 78. godine u Podgorici a diplomirala na Ekonomskom fakultetu Crne Gore 2000. godine u oblasti međunarodne ekonomije i biznisa. Dobitnik je nagrade 19. decembar i nagrade Univerziteta Crne Gore.

Studije magistra iz međunarodnih odnosa završila je na Kraljevskom koledžu Univerziteta Kembridž 2002. godine na temu - Sudska praksa međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, dok je magistraturu ekonomskih nauka na temu - Evropska monetarna unija i euro stekla na Konzorcijumu za istraživanje i obrazovanje u primijenjenoj ekonomiji u Italiji 2003. godine. Odbranila je doktorsku disertaciju u oblasti monetarne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2009. godine na temu - Institucionalne performanse i održivost evropskog monetarnog projekta u kontekstu proširenja Evropske unije preporuke za Crnu Goru.

Od 2000. godine je angažovana na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i izabrana je u zvanje docenta 2011. godine, takođe na našem fakultetu.

Profesionalnu karijeru je započela 2000. godine na mjestu demonstratora, potom saradnika u nastavi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta, uz istovremeni aranžman u Ministarstvu inostranih poslova.

Na mjesto šefa Britanske kancelarije u Podgorici imenovana je 2003. godine kao predstavnik Vlade Velike Britanije u Crnoj Gori. Nakon proglašenja crnogorske nezavisnosti u novembru 2006. godine, preuzela je dužnost zamjenika britanskog ambasadora u Crnoj Gori u ambasadi Velike Britanije u Podgorici do odlaska na specijalizaciju na ... koledž Univerziteta Oxford u Velikoj Britaniji.

Od jula 2007. godine do oktobra 2010. godine vršila je funkciju pomoćnika ministra inostranih poslova zadužena za bilateralne odnose.

Za ambasadorku Crne Gore u Francuskoj Knjaževini Monako i knjaževini Andori imenovana je oktobra 2010. godine i ovu dužnost vršila je pet godina.

U periodu 2011. do 2015. godine bila je i lični izaslanik predsjednika Crne Gore u stalnom savjetu Međunarodne organizacije za ...foniju i stalni delegat Crne Gore pri Međunarodnom birou za ekspozicije te zastupala Crnu Goru u drugim međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Parizu.

Više puta je odlikovana, pored ostalog dva najznačajnija odlikovanja su zlatna medalja i povelja univerzalne lige za javno dobro iz Francuske, ali i odlikovanje Princ Albert II od Monaka koji je odlikovao 2014. godine ordenom Viteza reda svetog Karla najprestižnijim redom odlikovanja koje zaslužnim agencijama i državama dodjeljuje Knjaževina Monako ispred reda Grimaldi.

Autor je više naučno istraživačkih radova. Govori engleski, francuski i italijanski jezik, a

služi se sa španskim, albanskim i arapskim.

Imao sam evo tu čast da vam predložim dvije impresivne biografije i, ponoviću, očekujem da ćemo u narednom periodu sa ovim kvalifikacijama značajno unaprijediti i nadležnost, i efikasnost, i rad Centralne banke Crne Gore. Zahvaljujem.

PREDSEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (06.03.17 13:36:36)

Hvala vama gospodine Žugiću.

Da li se neko javlja za riječ? Ne

Ako se niko ne javlja za riječ, onda konstatujem da smo završili pretres i prelazimo na izjašnjavanje.

Odlučuje se većinom glasova prisutnih poslanika.

Stavljam na glasanje predlog guvernera Centralne banke da se za viceguvernera za finansijsku stabilnost i platni promet imenuje dr Nikola Fabris.

Izvolite kolege.

Glasao je 41 poslanik, svih 41 su glasali za. Objavljujem da je predlog usvojen i za viceguvernera za finansijsku stabilnost i platni promet imenovan je dr Nikola Fabris. Ja mu čestitam.

Stavljam na glasanje predlog guvernera Centralne banke da se za viceguvernera za kontrolu bankarskog sistema imenuje dr Irena Radović.

Izvolite.

Molim vas kolege, provjerite da li ste glasali.

Hvala. Konstatujem da je glasao 41 poslanik, svi su glasali za, pa objavljujem da je predlog usvojen i za viceguvernera za kontrolu bankarskog sistema imenovana je dr Irena Radović i ja joj čestitam.

Poštovane kolege, nisam zaboravio ono što sam obećao na prvoj sjednici. Znači ni danas nema naših kolega opozicionih poslanika. Često čujemo ili ponekad čujemo od njih kako rezultat njihovog bojkota daje sjajne rezultate. Ja zaista moram da kažem da je to očigledno vidljivo svima koji žele da vide da je rezultat njihovog bojkota 0, ali ćemo ih i dalje uporno pozivati i odgovorno i profesionalno, i kao što vidite, efikasno obavljati naš posao.

Ovim je prva sjednica prvog redovnog proljećnog zasjedanja u 2017. godini završena i ja vas pozivam na svečani koktel koji je priredio gradonačelnik Prijestonice naš ljubazni domaćin ovom prilikom. Hvala.